



**ZIREX-REVIZOR d.o.o.**  
**Kotor**

**L.J.E. RADIO BIJELO POLJE**

**BIJELO POLJE**

**Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2024. godinu**



**ZIREX-REVIZOR d.o.o.**

Njegoševa 170, Kotor, Crna Gora

"RADIO BIJELO POLJE"

Br. 02/25

BiJelo Polje 12. 6. 2025.

**J.L.E. "RADIO BIJELO POLJE"  
BIJELO POLJE**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA  
ZA 2024. GODINU**

Kotor, jun 2025. godine

**L.J.E. "RADIO BIJELO POLJE" D.O.O. BIJELO POLJE**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2024. GODINU**

**S A D R Ž A J**

	Strana
IZJAVA RUKOVODSTVA	1
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA	2 - 3
FINANSIJSKI ISKAZI:	
BILANS STANJA	4-5
BILANS USPJEHA	6
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU	7
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	8 - 17



Lokalni javni emiter  
Radio Bijelo Polje

Adresa: Ul. Tomaša Žižića bb  
84000 Bijelo Polje, Crna Gora  
E-mail: rbpdesk@gmail.com  
www.radiobijelopolje.me

## ZIREX REVIZOR D.O.O. Kotor

Bijelo Polje, 06.06.2025

### IZJAVA RUKOVODSTVA

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih iskaza L.J.E. „RADIO BIJELO POLJE”, BIJELO POLJE za godinu završenu 31. decembra 2024. godinu za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski iskazi daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja L.J.E. „RADIO BIJELO POLJE”. BIJELO POLJE na dan 31. decembra 2024. godine, rezultata poslovanja za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prema našem najboljem saznanju i uvjerenju, potvrđujemo sledeće izjave:

- 1) Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na finansijske iskaze, nisu bila uključena u nezakonite radnje;
- 2) Stavili smo vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju i sve zapisnike sa sjednica Savjeta za kalendarSKU 2024.godinu;
- 3) U finansijskim iskazima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta;
- 4) Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koji bi, u slučaju njihovog nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze;
- 5) Nemamo planova odnosno namjera u pogledu materijano značajne izmjene knjigovodstvenih vrijednosti sredstava ili izmijene klasifikacija sredstava ili obaveza prikazanih u finansijskim iskazima;
- 6) Ne planiramo da napustimo sadašnju osnovnu djelatnost L.J.E. „RADIO BIJELO POLJE” BIJELO POLJE;
- 7) Proknjižili smo ili objelodanili sve nastale kao i potencijalne obaveze.

Direktor

Šef računovodstva



**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**  
SAVJETU I RUKOVODSTVU L.J.E. RADIO BIJELO POJLE  
BIJELO POJLE

**Mišljenje**

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza Lokalni Javni Emiter RADIO BIJELO POLJE (u daljem tekstu "Javni emiter"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine, odgovarajući bilans uspjeha i iskaz o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske iskaze.

Po našem mišljenju, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj društva **LJE RADIO BIJELO POLJE**, Bijelo Polje na dan 31. decembra 2024. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore.

**Osnove za mišljenje**

Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u sekciji ovog izveštaja pod nazivom: *Odgovornost revizora u reviziji finansijskih iskaza*. Nezavisni smo od Javnog emitera u skladu sa kodeksom etike (IESBA kodeks) zajedno sa etičkim zahtjevima koji se odnose na reviziju finansijskih iskaza u Cmoj Gori i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbijedeju razumnu osnovu za naše mišljenje.

**Ključna revizorska pitanja**

Ključna revizorska pitanja koja su bila na našem profesionalnom prosudivanju od najvećeg značaja za reviziju finansijskih iskaza tekućeg perioda, ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cijelini i pri formiranju mišljenja o njima, i ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima.

**Skretanje pažnje**

Ne izražavajući rezervu, skrećemo pažnju na napomenu 20 uz finansijske iskaze.

Gubitak na dan 31.12.2024.godine iznosi **351.476 €**. Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2024.godine iznosi **203.601 €**, a obrtna sredstva **44.011 €**.

Kratkoročne obaveze su za **159.590 €** veće od obrtne imovine.

Sposobnost **LOKALNOG JAVNOG EMITERA** "RADIO BIJELO POLJE"-Bijelo Polje da nastavi sa daljim poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti. Nedostatak obrtnog kapitala može s jedne strane prouzrokovati smanjen obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

**Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih iskaza**

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške. U sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo Javnog emitera je odgovorno za procjenu sposobnosti da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa objelodanjivanjem, gde je to primjenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izvještavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Javni emiter ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi.Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih iskaza i za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Javnog emitera.

### Odgovornost revizora u reviziji finansijskih iskaza

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uvjerenje o tome da li finansijski iskazi u cjelini ne sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu uslijed kriminalne radnje ili greške i da izdamo iskaz revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uvjerenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvjek da pronade materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati uslijed kriminalne radnje ili greške, I smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili ukupno, mogu da uticu na ekonomski odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim iskazima.

Kao dio revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasudivanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim iskazima, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od ne identifikovanja materijalno značajne greške uslijed kriminalne radnje je veći nego uslijed greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namjerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilazeњe internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih kontrola društva.
- Procjenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih procjena od strane rukovodstva i sa njima povezanih objelodanjivanja.
- Izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom stalnosti poslovanja od strane rukovodstva. Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni smo da istaknemo u našem iskazu pripadajuća objelodanjivanja u finansijskim iskazima, ili, ako takva objelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.
- Ocjenjujemo sve ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih iskaza, uključujući i pripadajuća objelodanjivanja, kao i da li finansijski iskazi predstavljaju nastale transakcije i događaje na način koji ispunjava fer prezentaciju.
- Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije.
- Takođe obezbijedjimo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo sve odnose i činjenice koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gdje je potrebno, potrebne mjere obezbijedenja nezavisnosti.

Kotor, 06.06.2025. godine



Ovlašćeni revizor

Zloković Božica  
Zloković Božica dipl.ecc  
(Licenca br. 051)

Popunjava pravno lice		
Matični broj	02014602	Šifra djelatnosti 6010
Popunjava	Dragan Bubanja	Ovlašćeni računovoda

Naziv:	LOKALNI JAVNI EMITER RADIO BIJELO POLJE
Sjedište:	Bjelo Polje TOMAŠA ŽIŽIĆA B.B.

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/**

na dan 31.12.2024. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
<b>AKTIVA</b>					
	<b>B. STALNA IMOVINA (003+008+016)</b>	002		<b>11.657</b>	<b>9.226</b>
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		11.657	9.226
023, 027 (dio)	2. Postrojenja i oprema	010	3.1;5	<b>11.657</b>	<b>9.226</b>
	<b>D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)</b>	025		<b>44.011</b>	<b>22.338</b>
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		22.575	21.777
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032	3.3;6	<b>3.510</b>	<b>2.550</b>
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		19.065	19.227
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038	7	<b>19.065</b>	<b>19.227</b>
24	<b>IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI</b>	043	3.4;8	<b>21.436</b>	<b>561</b>
	<b>F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)</b>	046		<b>55.668</b>	<b>31.564</b>
<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)</b>	101		<b>-351.476</b>	<b>-351.374</b>
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111	9	-351.476	-351.374
340	1. Nerasporedeni dobitak ranijih godina	112	9	<b>3.993</b>	<b>3.993</b>
350	3. Gubitak ranijih godina	114	9	<b>355.469</b>	<b>355.300</b>
351	4. Gubitak tekuće godine	115	9	-	<b>67</b>

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi	
				Tekuća godina	Prethodna godina
				Kranje stanje	
1	2	3	4	5	6
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126	10	203.543	121.667
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		203.601	261.271
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128			0
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		203.601	261.271
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133	3.5;11	24.875	35.615
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		178.726	225.656
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	12	177.746	224.609
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140	13	980	980
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		-	67
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		55.668	31.564

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Bjelo Polje

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dragan Bubanja

Tatjana Dangubić

Dana, 31.03.2025.god.

Ovlašćeni računovoda



Popunjava pravno lice		
Matični broj	02014602	Šifra djelatnosti 6010
Popunjava	Dragan Bubanja	Ovlašćeni računovođa

Naziv	LOKALNI JAVNI EMITER RADIO BIJELO POLJE
Sjedište:	Bjelo Polje TOMAŠA ŽIŽIĆA B.B.

**ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/**  
u periodu od 01.01 do 31.12.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	-u EUR-	
				Iznos	Tekuća godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	<b>1. Prijodi od prodaje - neto prihod</b>	201	14	6.148	3.887
	<b>4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)</b>	204	3.6;15	202.442	204.400
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		202.442	204.400
	<b>5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)</b>	208		27.402	40.685
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209	3.7;16	6.484	7.899
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	3.8;17	16.538	27.350
540	Amortizacija	210a	3.2;18	4.380	5.436
	<b>6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)</b>	211	19	181.188	167.602
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212	3.8;19	141.969	117.304
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		39.219	50.298
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214	3.8;19	7.367	7.078
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215	3.8;19	27.153	25.291
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216	3.8;19	4.699	17.929
	<b>14. Poreski rashod perioda (246+247)</b>	245		-	67
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		-	67
	<b>15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)</b>	248		-	-67
	<b>IX. NETO SVEOBUVATNI REZULTAT ( 248-259)</b>	260		-	-67

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Bjelo Polje

Dana, 31.03.2025.god.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza  
Dragan Bubanja

Odašćeni računovođa



Odgovorno lice  
Tatjana Dangubić

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU  
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Popunjavačka pravna lice		
Matični broj	02014602	Sifra djelatnosti
Popunjavačka	Dragan Buljanja	6010
Naziv:	LOKALNI JAVNI EMITER RADIJO BIJELO POLJE	Ovlašćeni računovodja

Sjedište:		TOMAŠA ŽIŽIĆA B.B.									
OPIS		Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Ostali kapital (rm 309)	Neuplaćeni upisan kapital (grupa 31)	Emišiona premija (rm 320)	Rezerve (rn 321, 322)	Revalorizacione rezerve (grupa 33)	Neraspoložljiva dobit (grupa 34)	Gubitak (grupa 35)	Otkupljene sопствене akcije i udjeli (rn 237)	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8+9+10)
Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	
1.	Stanje na dan 01.01.2023. godine	401	0	410	0	419	0	428	0	437	0
1.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno znaciјnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402	411	420	429	438	447	456	0	464	355.300
2.	Korijenjano početno stanje na dan 01.01.2023 godine (r.br. 1+2)	403	0	412	0	421	0	430	0	448	0
3.	Neto promjene u 2023 godini	404	0	413	422	431	440	449	458	-1.677	466
4.	Stanje na dan 31.12.2023. godine (r.br. 3+4)	405	0	414	423	432	441	450	459	3.993	355.300
5.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno znaciјnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406	415	424	433	442	451	460	0	468	355.367
6.	Korijenjano početno stanje na dan 2023 godine (r.br. 5+6)	407	0	416	0	425	0	434	0	452	470
7.	Neto promjene u 2024 godini	408	417	426	435	444	453	462	0	471	355.367
8.	Stanje na dan 31.12.2024 godine (r.br. 7+8)	409	0	418	0	427	436	445	0	454	472
9.											355.469
											481
											490
											-351.476

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIRECTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIEĆA

Bjelo Polje

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza  
Bjelo Polje  
Dragan Buljanja

Dana, 31.03.2025. god.



Tajnina, Dangubic

		prihodi po osnovu primljenih donacija
Prihodi po osnovu refundacije naknada zarada	13.722,00	Prihodi od refundacija naknada zarada po osnovu roditeljskog odsustva za dvije zaposlene
Prihodi od usluga bez PDV	6.148,00	Prihod od marketinga
Prihod od subvencija i refundacija	10.596,19	Prihod od subvencija za dvije zaposlene osobe sa invaliditetom.
Troskovi neto zarada za redovan rad	115.180,44	Neto zarade za 13 zaposlenih.

**IX IZNOSI KOJE PRAVNO LICE DUGUJE I KOJI DOSPIJEVAJU NAKON VIŠE OD PET GODINA, KAO I UKUPNA DUGOVANJA PRAVNOG LICA POKRIVENA GARANCIJAMA** (zalogama, hipotekama) koje je dalo pravno lice, uz naznaku prirode i oblika osiguranja.

Ustanova Lokalni javni emiter "RADIO BIJELO POLJE" na dan 31.12.2024. godine nije imala obaveza po osnovu ukupnih dugovanja pokrivenih garancijama (zalogama, hipotekama) koje je dala, uz naznaku prirode i oblika osiguranja.

Napraviti vremenski pregled dospjelih a neplaćenih obaveza iz Bilansa stanja i prikazati one koje dospijevaju nakon pet godina od datuma kada su dospjele za plaćanje, kao i navesti za koja od dugovanja (obaveza) su date garancije, hipoteke ili zaloge. Navesti oblike osiguranja koji su dati i opisati prirodu tog obezbjedjenja.



LJE RADIO BIJELA POLJE, BIJELA POLJE  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

---

## **1. OPŠTI PODACI I DJELATNOST**

LOKALNI JAVNI EMITER "RADIO BIJELA POLJE" osnovan je 08.12.1990.godine, u sklopu sa JU informativni centar.

Transformisan je u skladu sa medijskom regulacijom 2003 i 2011 godine.

Centralni registar Privredni sud u Podgorici na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG br.6/02 i Sl.list br. 17/07 i 80/08) i člana 2 uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02,43/03, 6/05 i 43/08) rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u LOKALNOG JAVNOG EMITERA "RADIO BIJELA POLJE" broj 1789933 od 30.09.2011.godine donjela je rješenje na osnovu kojeg se registruje promjena pretežne djelatnosti , statuta, adresa člana organa upravljanja, sjedište i adresa, usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti , naziva članova organa upravljanja LOKALNOG JAVNOG EMITERA "RADIO BIJELA POLJE".

Odluka o imenovanju 3 nova člana savjeta donešena 07.04.2023.godine ( odluka je obavljena u Službeni list Crne Gore - opštinski propisi br.18 od 19.04.2023.g)

U Centralnom Registru privrednih subjekat, 07.03.2025.godine došlo je do promjene direktora, za novog v.d. Direktora izabrana je gđa. Tatjana Dangubić , ovlašćeni zastupnik, a Savjet broji pet članova i to:

Predsjednik savjeta Vojislav Kljajević, ul. Lala Vuksanovića, Bijelo Polje

Amel Pilica, član savjeta

Ajsela Madžgalj - član savjeta

Milka Španjević- član savjeta

Marica Stanić- član savjeta

PIB je 02014602, a pretežna djelatnost 6010 –emitovanje radio programa.

## **2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA I UPOREDNI PODACI**

### **2.1. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA**

LJE RADIO BIJELA POLJE, BIJELA POLJE je sastavio finansijske iskaze u skladu Zakonom o računovodstvu (Sl. List CG br.145/21 od 31.12.2021) i sa Zakonom o reviziji (Sl. List CG 1/2017 od 09.01.2017) koji zahtijeva da finansijski iskazi budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Crne Gore.

### **2.2. UPOREDNI PODACI**

Uporedni podaci za 2023.godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2024.godinu.

### **2.3. KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA**

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumjeva da će Javni emiter nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

### 3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja finansijskih iskaza za 2024. godinu su sljedeće:

#### 3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nekretnine, postrojenja i oprema proizvedena u sopstvenoj režiji iskazuju se po cijeni koštanja, koju čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi ulaganja.

Ukoliko postoji znatno odstupanje neotpisane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od tržišne vrijednosti, suočenje na fer vrijednost vrši se procijenjivanjem u skladu sa načelima procijenjivanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Alat i inventar raspoređuju se u nekretnine, postrojenja i opremu, ako im je rok upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulativno otpisuju.

Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih nekretnina, postrojenja i opreme se nadoknađuje na teret vanrednih odnosno ostali rashoda.

#### 3.2. AMORTIZACIJA

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se za svaku nekretninu, postrojenje i opremu pojedinačno tako da se nabavna ili revalorizovana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog vijeka upotrebe. Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine, postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine.

LJE RADIO BIJELA POLJA, Bijela Polja primjenjuje amortizaciju na osnovu rezidualne vrijednosti.

#### 3.3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.

Rezervisanje za umanjenje vrijednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Javni emiter neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac podleći likvidaciji ili finansijskoj reorganizaciji, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja više od 90 dana od datuma dospeća se smatraju indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja. Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i sadašnje vrijednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos troška se priznaje u bilansu uspjeha u okviru ostalih rashoda. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.

LJE RADIO BIJELA POLJE, BIJELA POLJE  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

---

### **3.4. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po videnju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospjeća do tri mjeseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.

### **3.5. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju prema amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

### **3.6. PRIZNAVANJE PRIHODA**

Prihod čini poštenu vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje usluga u toku normalnog poslovanja. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar preduzeća. Javni emiter priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti imati ekonomski koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Javnog emitera ako su oni predviđeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano mjerljivim sve dok se ne riješe sve potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom.

### **3.7. UTROŠENE SIROVINE I POTROŠNI MATERIJAL U TOKU PERIODA**

Utrošene sirovine i potrošni materijal iskazuju se u okviru rashoda obračunskog perioda ukoliko se odnose na taj obračunski period bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja. Nabavnu vrijednost prodate robe čini neto fakturna vrijednost robe kao i direktni zavisni troškovi nabavke kao što su pripadajući troškovi carine, špedicije, transporta i slično. Troškove potrošnog materija čine : troškovi goriva i energije, troškovi materijala za tekuće održavanje osnovnih sredstava, troškovi kancelarijskog materijala, kao i troškovi ostalog materijala.

### **3.8. TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove zarada i naknada zarada u bruto iznosu, odnosno neto iznosi zarada i naknada uvećavaju se za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ostali troškovi zaposlenih (naknade troškova prevoza, naknade za ishranu u toku rada, ostale naknade zaposlenima) se uračunavaju u rashode u neto iznosu.

### **3.9. OSTALI POSLOVNI RASHODI**

Ostali poslovni rashodi obuhvataju sve rashode, osim rashoda kupljene robe, potrošnog materijala, troškova zaposlenih, amortizacije i troškova finansiranja, koji su nastali u okviru obračunskog perioda, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

LJE RADIO BIJELA POLJE, BIJELA POLJE  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

---

### 3.10. NETO FINANSIJSKI TROŠAK

Neto finansijski trošak predstavlja razliku između finansijskih prihoda i finansijskih rashoda nastalih u obračunskom periodu, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja. Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu novčanih depozita u bankama, kamate iz dužničko-poverilačkih odnosa, prihode od dividendi i ostale finansijske prihode obračunate do datuma bilansa stanja. Finansijski rashodi obuhvataju rashode kamata po kratkoročnim bankarskim kreditima i ostale finansijske rashode obračunate do datuma bilansa stanja.

### 4. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 i 80/04, 40/08..61/13, 55/16 i 146/21).

Stope poreza na iznos oporezive dobiti iznose:

- 1) do 100.000,00 eura 9%;
- 2) od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura +12% na iznos preko 100.000,01 eura;
- 3) preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura +15% na iznos preko 1.500.000,01 eura

Oporeziva dobit se utvrđuje po propisanom postupku poreskog bilansiranja predviđenim Zakonom o porezunu dobiti, tako da se pojedini prihodi i rashodi iskazani u Bilansu uspjeha svode na poreski priznate iznose.

Gubici iz tekućeg obračunskog perioda, iskazani u poreskom bilansu, mogu se prenijeti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

LJE RADIO BIJELA POLJE, BIJELA POLJE  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

**BILANS STANJA**

**5. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA**

	(Iznosi u EUR)	
	Oprema	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost</b>		
Stanje na dan 01.01.2024. god.	49.850	49.850
Povećanje	6.811	6.811
<b>Stanje 31. decembra 2024. godine</b>	<b>56.661</b>	<b>56.661</b>
<b>Ispravka vrijednosti</b>		
Stanje na dan 01.01.2024. god	40.624	40.624
Amortizacija tekuće godine	4.380	4.380
Rashod	-	-
<b>Stanje na kraju godine</b>	<b>45.004</b>	<b>45.004</b>
<b>Neotpisana vrijednost na dan 31. decembar 2024. godine</b>	<b>11.657</b>	<b>11.657</b>
<b>Neotpisana vrijednost na dan 31.12.2023</b>	<b>9.226</b>	<b>9.226</b>

**6. POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Kupci u zemlji	3.510	2.550
<b>Ukupno</b>	<b>3.510</b>	<b>2.550</b>

**7. OSTALA NEPOMENUTA POTRAŽIVANJA**

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Potraživanja od zaposlenih	150	-
Druga potraživanja od državnih organa	16.180	19.227
Druga potraživanja-bolovanje	2.735	-
<b>Ukupno</b>	<b>19.065</b>	<b>19.227</b>

LJE RADIO BIJELA POLJE, BIJELA POLJE  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

8. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Žiro račun	21.214	317
Blagajna	76	76
Devizni račun	146	168
<b>Ukupno</b>	<b>21.436</b>	<b>561</b>

Sredstva su potvrđena izvodima sa žiro računa poslovnih banaka, popisom novčanih sredstava i blagajničkim dnevnicima.

9. NERASPOREĐENA DOBIT/ GUBITAK

Gubitak na dan 31.12.2024.godine iznosi **(351.476) €**, a sastoji se od neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od **3.993 €**, gubitka iz ranijih godina u iznosa od **355.469 €** (U 2022.godini **349.630 €**)

10. DUGOROČNO ODLOŽENI PRIHODI

Dugoročno odloženi prihodi na dan 32.12.2024.godine iznose **203.543 €**, a odnose se na primljene donacije. (U 2023. godini **121.667 €**)

11. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Kratkoročne obaveze iz poslovanja se sastoje od sljedećih obaveza:

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	24.871	35.615
Dobavljači u inostranstvu	4	-
<b>Ukupno</b>	<b>24.875</b>	<b>35.615</b>

11. 1. Od ukupnog iznosa obaveza prema dobavljačima **23.056 €**, **92,70%** se odnosi na obaveze prema jednom odbavljaču Elektroprivredi Crne Gore a.d.

LJE RADIO BIJELO POLJE, BIJELO POLJE  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

## 12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

Ostale kratkoročne obaveze i PVR mogu se prikazati kako slijedi:

	(Iznosi u €)	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	5.697	3.340	
Obaveze za doprinose na zarade (staro)	152.732	200.440	
Obaveze za neto zarade		-	
Obaveze za prirez	3.550	2.712	
Obaveze za prirez porezu (staro)	1.516	1.516	
Obaveze za doprinose (zaposleni)	11.187	12.416	
Obaveze prema fizičkim licima za nakande	40	240	
Obaveze za doprinose (poslodavac)	3.024	3.945	
<b>Ukupno</b>	<b>177.746</b>	<b>224.609</b>	

**12.1.** Na osnovu zahtjeva Radio Bijelo Polje odobren je reprogram ukupnog poreskog duga u iznosu od 238.538 €, 18.10.2022.godine. Poreska Uprava broj 17/07-2-511-2022 sa rokom otplate od 60 mjeseci (zadnja rata bi bila 01.10.2027.godine). Na dan 31.12.2024.godine stare obaveze iznose 152.732 €.

## 13. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST

Obaveze po osnovu turističkih taksi na dan 31.12.2024.godine iznosi 980 € .(U 2023. Godini 980 € )

LJE RADIO BIJELA POLJE, BIJELA POLJE  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

---

### BILANS USPJEHA

#### 14. POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Prihodi od usluga marketinga	6.148	3.887
<b>Ukupno</b>	<b>6.148</b>	<b>3.887</b>

#### 15. OSTALI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Prihodi od dotacije budžeta Opštine Bjelo Polje	178.124	177.410
Prihodi od subvencija	10.596	10.868
Prihodi od ucesa u projektima državnim, ZZZCG	-	10.000
Prihodi od refundacija	13.722	6.122
<b>Ukupno</b>	<b>202.442</b>	<b>204.400</b>

#### 16. TROŠKOVI MATERIJALA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Troškovi materijala	(1.154)	(871)
Troškovi goriva	(945)	(874)
Troškovi električne energije	(3.409)	(5.102)
Troškovi vode	(157)	(128)
Troškovi ostalog materijala	-	(727)
Trškovi alata i inventara	(819)	(197)
<b>Ukupno</b>	<b>(6.484)</b>	<b>(7.899)</b>

LJE RADO BIJELO POLJE, BIJELO POLJE  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

**17. OSTALI POSLOVNI RASHODI**

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Troškovi transportnih usluga	(2.571)	(2.725)
Troškovi usluge održavanja	(4.031)	(1.531)
Troškovi reklame	(44)	(55)
Troškovi ostalih usluga (festivala)	(161)	(11.160)
Troškovi neproizvodnih usluga	(6.513)	(5.694)
Troškovi reprezentacije	(1.311)	(1.917)
Troškovi platnog prometa	(413)	(710)
Troškovi članarine	(87)	(176)
Ostali nematerijalni troškovi	(573)	(2.548)
Troškovi osiguranja	(834)	(834)
 <b>Ukupno</b>	 <b>(16.538)</b>	 <b>(27.350)</b>

**18. AMORTIZACIJA**

Amortizacija na dan 31.12.2024.godine iznosi **4.380 €** (u 2023.godini **5.436 €**)

**19. TROŠKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	(141.969)	(117.304)
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	(7.367)	(7.078)
Troškovi doprinosa za penzije	(27.153)	(25.291)
Troškovi doprinosa	(4.699)	(17.929)
 <b>Ukupno</b>	 <b>(181.188)</b>	 <b>(167.602)</b>

**20. NEADEKVATNA STRUKTURA OBRTNOG KAPITALA**

Gubitak na dan 31.12.2024.godine iznosi **351.476 €**. Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2024.godine iznosi **203.601 €**, a obrtna sredstva **44.011 €**.

Kratkoročne obaveze su za **159.590 €** veće od obrtne imovine. Sposobnost LOKALNOG JAVNOG EMITERA "RADIO BIJELO POLJE"-Bijelo Polje da nastavi sa daljim poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti. Nedostatak obrtnog kapitala može s jedne strane prouzrokovati smanjen obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

LJE RADIO BIJELA POLJE, BIJELA POLJE  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

**21. DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA**

LOKALNI JAVNI EMITER "RADIO BIJELA POLJE"-Bijelo Polje ocjenjuje da nema značajnih događaja nakon datuma izvještavanja koji bi uticali na finansijske iskaze Društva za 2024. godinu ili zahtjevali posebno objelodanjivanje ili korekcije.

U Bijelom Polju, 31.03.2025. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih  
iskaza



Dragan Bubanja

Izvršni direktor

Tatjana Dangubić



Mišljenje revizora – strane 2 i 3.